

D.O.O. "OPREMA"

Broj 26-4123

Podgorica, 26. 09 2023 god

MINISTARSTVO ODBRANE

Broj: 0704-426/23-1194/6

Mjesto i datum: Podgorica, 24. 09. 2023. godine

**UGOVOR O ISPORUCI
TRAKTORSKE KOSILICE (PARTIJA 1) I MOTORNIH TRIMERA (PARTIJA 2)**

Ovaj ugovor zaključen je u Podgorici između:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB: 02011298
telefon: (+ 382) 20 483 270
koga zastupa: **Rukovodilac radom Ministarstva
Filip Adžić, ministar unutrašnjih poslova** (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

"OPREMA" D.O.O.

sjedište: Podgorica
adresa: Vojislavljevića br.68
PIB: 02299950
žiro-račun: 510-2039-34
naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
telefon: (+382) 20 641 330
fax: (+382) 20 641 330
e-mail: oprema@t-com.me
koga zastupa: **Saša Vukčević, izvršni direktor** (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke za nabavku kosilica (četvorotočkaša) za visoku travu i drugih kosačica, šifra postupka 44465, objavljen na ESJN-u 03.04.2023. godine;

Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke, broj 0704-426/23-1194/5 od 20. 09. 2023. godine;

Samostalna ponuda ponuđača "Oprema" d.o.o. Podgorica, šifra ponude 61478 od 07.04.2023. godine.

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je isporuka traktorske kosilice (Partija 1) i motornih trimera (Partija 2), u svemu prema uslovima, zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke i specifikaciji iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za postupak jednostavne

Handwritten signature/initials

nabavke, šifra postupka 44465, objavljenog na ESJN-u 03.04.2023. godine i ponudi Dobavljača, šifra ponude 61478 od 07.04.2023. godine.

Finansijski dio Ponude čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna ugovorena vrijednost robe iz člana 1 Ugovora iznosi **12.157,85 eura** bez uračunatog PDV-a, dok vrijednost PDV-a iznosi 2.553,1485 eura.

Ugovorena vrijednost iz stava 1 ovog člana podijeljena je po partijama, kako slijedi:

Za Partiju 1: Traktorske kosilice, ukupna ugovorena vrijednost iznosi **4.957,85 eura** bez uračunatog PDV-a, dok vrijednost PDV-a iznosi 1.041,1485 eura.

Za Partiju 2: Motorni trimeri, ukupna ugovorena vrijednost iznosi **7.200,00 eura** bez uračunatog PDV-a, dok vrijednost PDV-a iznosi 1.512,00 eura.

Ugovorena vrijednost iz stava 1 ovog člana obuhvata sve zavisne troškove koji opterećuju cijenu do momenta isporuke, kao i cijenu obuke i servisiranje u garantnom roku.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stvorene obaveze po ovom ugovoru uplati prenosom novčanih sredstava sa računa Naručioca na žiro-račun Dobavljača, broj 510-2039-34 kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, u roku do 60 dana od dana službenog prijema uredno ispostavljene fakture i potpisanog Zapisnika o prijemu ugovorene robe.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Dobavljač se obavezuje da, za potrebe Naručioca, isporuči robu iz člana 1 ovog ugovora, izvrši obuku u skladu sa odredbama ovog ugovora i sva redovna servisiranja u garantnom roku, po opisu i cijenama iz prihvaćene ponude, a Naručilac da primi i isplati Dobavljaču vrijednost navedenog prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude, u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Član 5

Dobavljač je u obavezi da sve podatke, tj. informacije do kojih dođe prilikom realizacije Ugovora, a koji bi mogli biti zloupotrijebljeni u bezbjednosnom smislu, čuva kao poslovnu tajnu od neovlašćenog korišćenja i otkrivanja.

MJESTO I ROK IZVRŠENJA UGOVORA

Član 6

Mjesto izvršenja Ugovora, odnosno mjesto isporuke je kasarna "Milovan Šaranović" Danilovgrad.

SL-4

Član 7

Dobavljač se obavezuje da robu iz člana 1 Ugovora isporuči u roku ne dužem od 90 dana od dana zaključivanja Ugovora.

GARANCIJE KVALITETA I GARANTNI ROK

Član 8

Dobavljač garantuje da je roba, koja se isporučuje po ovom ugovoru, nova i neupotrebljavana, da je u skladu sa specificiranim tehničkim propisima, standardima i zahtjevima, da nema nedostatke koji onemogućavaju ili umanjuju njenu vrijednost.

Dobavljač garantuje da su funkcionalne osobine robe u skladu sa okvirima zadatim u tehničkoj specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi.

Dobavljač je u obavezi da prilikom isporuke dostavi garantne listove (potpisane i ovjerene u po 2 primjerka u pisanoj i elektronskoj formi) i uputstva za upotrebu i održavanje prevedena na crnogorskom jeziku ili jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Član 9

Garantni rok za isporučenu robu je 24 mjeseca i počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o prijemu ugovorene robe.

Dobavljač snosi odgovornost za sve nedostatke koji se pojave na isporučenoj robi tokom trajanja garantnog roka, pod uslovom da se ista koristi i održava u skladu sa preporukama proizvođača.

Dobavljač će biti u obavezi da identifikuje sve eventualne nedostatke nastale na robi u roku od 24 časa od dana prijema pisanog zahtjeva od strane Naručioca. Po identifikaciji nastalih nedostataka Dobavljač će biti u obavezi da iste otkloni u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

Ukoliko nedostaci na isporučenoj robi budu u obimu koji zahtijeva isporuku nove robe, garantni rok za istu počinje teći od dana ponovne isporuke.

Član 10

Dobavljač će biti u obavezi da izvršava sva redovna servisiranja robe u toku trajanja garantnog roka, o svom trošku.

Servisiranja se izvode u skladu sa tehnologijom servisiranja propisanom od strane proizvođača.

Dobavljač će biti u obavezi da prilikom izvršenja obaveznih servisiranja, kao i tokom drugih aktivnosti u toku trajanja garantnog roka, zamijenjene rezervne djelove i drugi materijal (potrošni materijal, otpadna ulja i drugo) tretira i zbrine o svom trošku u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni list Crne Gore“, broj 64/11 i 39/16) i važećim podzakonskim aktima.

SL-11

OBUKA

Član 11

Dobavljač će biti u obavezi da izvrši obuku o rukovanju i osnovnom tehničkom održavanju u trajanju od 3 časa za 3 lica na lokaciji isporuke, u roku od 5 dana od dana isporuke.

PROBNI RAD

Član 12

Dobavljač će biti u obavezi da prilikom primopredaje izvrši probu rada isporučene robe, u skladu sa tehničkom specifikacijom.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 13

Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se Komisijski (od strane ovlašćenih lica Naručioca), prilikom prijema robe i to na način što će se provjeravati da li je isporučena roba u skladu sa svim karakteristikama datim u prihvaćenoj Ponudi Dobavljača, kao i da li su ispunjeni svi uslovi zahtijevani kroz garanciju kvaliteta (član 8 ovog ugovora).

Ukoliko ovlašćena lica Naručioca ustanove da isporučena roba ne odgovara robu ugovorenih karakteristika kao i da nisu ispunjeni svi uslovi definisani kroz garanciju kvaliteta, sačinjava Zapisnik o reklamaciji u prisustvu ovlašćenog lica Dobavljača, a Dobavljač se obavezuje da robu o svom trošku vrati i zamijeni robom ugovorenih karakteristika, kao i da dostavi eventualnu dokumentaciju koja nedostaje, a koja je tražena kroz garanciju kvaliteta, u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

UGOVORNA KAZNA

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da će Dobavljač, u slučaju prekoračenja roka za izvršenje ugovorenih obaveza, platiti Naručiocu na ime ugovorne kazne 0,2% od vrijednosti Ugovora, za svaki dan zakašnjenja, pri čemu maksimalni iznos ugovorne kazne ne može preći iznos od 5% vrijednosti Ugovora.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Dobavljača obaveze da u cjelosti izvrši ugovorene obaveze.

Ukoliko Dobavljač ne izvrši ugovorene obaveze u roku sa istekom prava na naplatu ugovorne kazne iz stava 1 ovog člana, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i raskinuti Ugovor.

SL 21

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 15

Dobavljač se obavezuje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja Ugovora od strane Naručioca, uz potpisan Ugovor, dostavi Naručiocu garanciju/e za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u ukupnom iznosu od 1.471,09985 eura, odnosno 10% od vrijednosti Ugovora, od čega za Partiju 1 predmeta nabavke u iznosu od 599,89985 eura, a za Partiju 2 predmeta nabavke u iznosu od 871,20 eura, sa rokom važnosti od 135 dana od dana izdavanja iste, koju/e Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora, izuzev u slučaju više sile.

Garancija/e za dobro izvršenje ugovora sastavni je/su dio Ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 16

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Sve eventualne posljedice raskida Ugovora snosiće ugovorna strana koja nije izvršila svoje ugovorene obaveze.

VIŠA SILA

Član 17

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovorenih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, epidemije, pandemije, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i slično.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 18

Ako se utvrdi ili osnovano sumnja da je bilo koja od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem ovog ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled

Handwritten signature and initials

poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, Ugovor će se smatrati ništavim.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 20

Na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nisu regulisana ugovornim odredbama, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08, 04/11 i 22/17) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa Crne Gore, kojima se reguliše ova oblast.

Član 21

Eventualne sporove koji nastanu povodom ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, za sve sporove iz ovog ugovora ili u vezi sa istim, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

Član 22

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 23

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i važi od dana obostranog potpisivanja od strane dolje navedenih ovlašćenih lica strana Ugovora i sačinjen je u 6 istovjetnih primjeraka, od kojih 4 primjerka za Naručioca i 2 primjerka za Dobavljača.

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE

RUKOVODILAC RADOM MINISTARSTVA
Filip Adžić, ministar unutrašnjih poslova



DOBAVLJAČ
"OPREMA" D.O.O.

IZVRŠNI DIREKTOR
Saša Vukčević



ST-4